

## t51\_yellow\_5

(TMJXqarNZ3zuT2rqwmP7d1kzG3bJ2FEKCXy)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v11\_waybel\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_orders\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k13\_lattice3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_yellow\_5 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v5\_orders\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_lattice3 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_orders\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_orders\_2 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_lattice3 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_yellow\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_waybel\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v10\_waybel\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v11\_waybel\_1 X0) \wedge (l1\_orders\_2 \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k13\_lattice3 X0 X1 X2 = k13\_lattice3 \\ & \quad X0 (k1\_yellow\_5 X0 X1 X2) X2))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_orders\_2 \\ & X0)) \wedge ((m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & \quad X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k1\_yellow\_5 X0 X1 X2) (u1\_struct\_0 X0)) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (((v5\_orders\_2 X0) \wedge ((v1\_lattice3 \\ & X0) \wedge (l1\_orders\_2 X0))) \wedge ((m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge ( \\ & m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (k13\_lattice3 X0 X1 X2 = k13\_lattice3 \\ & \quad X0 X2 X1) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. (l1\_orders\_2 X0) \Rightarrow (((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (v11\_waybel\_1 \\ & X0)) \Rightarrow ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_orders\_2 X0) \wedge ((v4\_orders\_2 X0) \wedge \\ & ((v5\_orders\_2 X0) \wedge ((v1\_lattice3 X0) \wedge ((v2\_lattice3 X0) \wedge ((v3\_yellow\_0 \\ & \quad X0) \wedge ((v2\_waybel\_1 X0) \wedge (v10\_waybel\_1 X0)))))))))) \end{aligned} \tag{4}$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v11\_waybel\_1 X0) \wedge (l1\_orders\_2 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k13\_lattice3 X0 X1 (k1\_yellow\_5 \\ X0 X2 X1) = k13\_lattice3 X0 X1 X2))) \end{aligned}$$